

**NYAGBLŎÐIWO**

**Ku ɔe**

**VEVESESE**

Steve Flatt fe agbalëa



Le Biblia me la, Vi Nudomegblēla fe lododoae nye kpodeṅu si wonya nyuie. Eyi fofoa gbo gbl be, "Medi nusiwo katã wòle nam, eye medi fifia." Emegbe etsone yia duko didi aḍe me afisi wògblēne le ko, efonē. Biblia gbl be edo go yi ḍadi dō. Ekpo dō le hawo nyinyi me, enye ṅukpe kple ṅukpe na Yuda ṅutsuvi be wòana nuḍuḍu ha, gake dō wui ale gbeḡbe be anye ne etsō scooter fo haawo eye wòva ḍo afima tututu aḍu nu kpli wo. Dōwuame fe vevesesea uāe.

## 2. Be woatṛo asi le ṅunye.

Vevesese atrō asi le ṅunye alo atrō asi le ṅunye abe anyi ene wòazu nusi wòle be manye. Dawid gbl be, "Enyo nam be, mawo fukpekpe, ne mate ṅu asrō wò sededewo." ( Psalmo 119:71 ) David gbl be vevesese nye nufiadiawōnu. Ena míete ṅu trōna bōbōe. Menye ḍeko Mawu zāa vevesese tso uāam ko o, ke boṅ be yeaḍem ḍa le dzogoe ene me ko; emegbe ezāne tso trōa asi le ṅunye, tso fiaa num. Ele abe so fe nu me vie ene. Ḍe sōdolawoe nēnye alo wonyi wò le agble si dzi so alo tedzi le dzia? Ètsōa akpa ma dana ḍe afima eye ne èhee vie ko hea vevesesea ve. Ena sōa yia mō ḍeka alo bubu dzi. Aleae Mawu zāa míafe vevesesewoe. Ame aḍe gbl be Mawu foa nu na mí le ḡlidodo me le míafe vivisese ta, gake eDO XLI na mí le míafe vevesese me. Ḍe Mawu do ḡli na wò to wò vevesesea me kpōa? Aristotle de dzesii wòso be nu aḍewo li siwo amegbetō ate ṅu asrō to vevesese me ko. Mark Twain tsoe da ḍe efe afememō nu eye wògbl be, "Ne avu aḍe bōbō nō dzodofe dzodoe dzi gbeḍeka la, maganō anyi ḍe dzodofe dzodoe dzi akpō gbeḍe o." Nyatefee, manō anyi ḍe esi fa miamiamia hā dzi gbeḍe o. Gake nya lae nye be, esi woto dzoe la, esrō alesi avu ma lōe. Nu aḍewo li siwo nāte ṅu asrō ne woto dzo wò ko.

Ḍe Mawu na wò susu to vevesese me kpōa? Menya dōmawōmawo nyuie dometo aḍewo. Mawu na wofe susu to abi aḍe dzi, to angina dzi. Menya dōwōlawo dometo aḍewo siwo ṅu Mawu na wofe susu to seselelāme fe vevesese me esime wo srō va wo gbo hegbl be, "Nyemegale dzi dom ḍe edzi o."

Folks aḍewo keke ḍe enu wògbo eme le ganyawo gome, wodo fe vaseḍe wofe ṅkume, wozā nusianu si le wo si, eye "wantitis" fe dōléle sesē aḍe dze wo dzi. Ènya nusi dzōa? Woto dzo wo. Ne susu nyui fe ounce ḍeka le wo si la, ke wosrō nu to vevesese ma me. Mēdi be vevesesea nanye wò sukudede blibo fe dzotsofe ḍeka kolia alo nu vevito o. Ànō agbe si me nublanuinya si gbo eme le ne ele alea. Gake vevesese fe nugblēfexedōḍo ko hafi wosrōa agbeme gomesese deto aḍewo. Nusōsrō mawo li elabena Mawu lō wò. Auā wò, eye wòatṛo asi le ṅuwò.

## 3. Be woadzidzem.

Ekpena ḍe mía ṅu míekpōa alesi míele ṅutōṅutō le ememe. Le kpodeṅu me, ne mese veve la, ale si mewōa nu ḍe eṅu la dzidzea nye xose. Woate ṅu atso alesi mewōa nui ne mese vevee adzidze nye ḍokuitsotsōna. Alesi mewōa nui ne mese veve lae wotsō dzidzea nye tsitsi. Alesi mewōa nui ne mese veve lae wotsō dzidzea nye dzigbōḍi. Wò kuxiwo kple vevesese si wotsō ve la le mō nyuitō siwo dzi nāto akpō nusi le mewò la dometo aḍewo. Nusita vevesese le nusiwo le mewò fe dzoxōxdzidzenu nyuitōwo domee nye be manya wo be nālé nōnōmetata aḍe me ḍe asi ne èle veve sem o.

Azō mina míato nyatefe, mí katã míewōa nōnōmetatawo, alo? Kakaḍedzitōe la, èwōe nenema. Míeḍea nōnōmetata ṅutōṅutōwo fiana. Míeklōa míafe ḍa eye míeklōa aḍuwo. Nyōnuwo, miedoa míafe make-up. Míeḍea hadomenōnōmetata aḍe fiana. Míekōa alogbōnu eye míeḍoa dze vivi aḍe le hadome. Gake na ṅkeke etō nānō afeme kple dzamezā eye nākpō alesi gbeḡbe nu mawo dometo ḍesiade le vevie na wòe. Ḍeko nēhea nu yia tsilefe eye nēkpōa ahuhēa me, èxō nya vōḍi ma si nye abadziwo fe dzedzeme, abe uu gbagbā ene eye mētsō ḍeke le eme o. Vevesesea ḍe nōnōmetata la ḍa.

Fifia menye ṅutilā me koe ema nye nyatefe o. Nyatefee wònye le seselelāme fe vevesese gome. Xesiayi la, amewo afō, ado awu eye woayi dōme. Woxō wofe nōnōmetata fe akpoxōnuwo ḍe dzi, gake le ete la, ame ṅutō fe kuxi aḍe li, fomedodo fe kuxi aḍe li, nuvō aḍe le wofe agbe dzi ḍum. Meganye afōḍofe dzro aḍe koe wòxō o; ele mō sesē aḍe tum ḍo ḍe wofe dzi dzi. Ne vevesese ma le sesēm ḍe edzi la, kaba alo emegbe le ame aḍe ṅkume la, nōnōmetata mawo aḍiḍi. Etefe madidi o, ame ma adze anyi eye wòagbā ko. Nōnōmetata la megali o eye togbo be eḍi nusi

medzea ame ɲu o hã la, Mawu gblɔ be ema meɣblẽ ɲutɔɲutɔ o elabena ele be nàtsi dzi ɔ wò nɔnɔme ɲu wu wò nɔnɔmetata. Vevesese doa ame fe nɔnɔme kpɔna.

Àte ɲu agblɔ be, "Nutefewɔlae menye." Gake ne vevesesea nu sě la, àkpɔe ɔa be ètsi tre ɔe nyatefea ɲu loo alo ne èbla ɔe ete. Àte ɲu aɔe gbefãe be, "Metsɔ ɔokuinye na Kristo." Gake, ne vevesesea li la, àfu du ayi nusi nètso ɔokuiwò na wu gbɔ. Nyabiase ɲutɔɲutɔe nye: Nukae vevesese gblɔ tso wò agbe ɲu? Ne èle uuuuedi me la, nukae dona tso mewò? ðe nènnye xɔseto si fe nɔnɔme sɔ alo xɔseto si nɔa anyi ɔaa?

Zi alesi nuwo nɔ nyuie ko la, Israel-viwo hã nɔ nyuie, gake esi vevesesea va la, woɔe asi le wo ɲu. Esia tae wotsa tsaglãla le gbedadafo fe 40 sɔɲ le esi tefe be woaɔo ɲugbedodonyigbaa dzi ɔo. Mawu gblɔ be, "Ðo ɲku alesi Yehowa, wò Mawu kplɔ wò yi gbedadafo fe 40 siawo me, be wòabɔbɔ wò eye wòado wò kpɔ be yeanya nusi le wò dzi me, nenyè be àlè efe sededewo me ɔe asi alo màwɔ ɔe edzi o." ( Mose V, 8:2 ) Esi woto ɲudzĩ aɔe si me mã me hekpɔ woɔu Egiptetɔwo dzi vɔ la, woɔe asi le wo ɲu le tsikɔwuame fe vevesesea nu eye wodze nuxaxa kple nyatofototo gɔme. Tsikɔwuame fe vevesese sia dzidze wofe dzi. Mawu nya be womele klalo be yewoawɔ ɔe yefe sededewo dzi o. Womenɔ klalo be ɔokuitsɔtsɔna si akeke ta to vevesese me nannɔ wo si o. Le nye vevesese me la, Mawu dzidzeam.

#### 4. Be woalé ɲku ɔe ɲunye.

Mawu azã nye vevesese atso ana manɔ mɔ dzi, ɔeko wòatsɔ parameters afo xlãm eye wòakpɔ egbo ko be nyemedɔ didife akpa o. Le kpɔɔɔɔ me, asrãe nye alesi wò ɲutilã le gbɔgbɔm na wò be ɔewohĩ ɔlèkui aɔe le ye ɲu le afi aɔe. Vevesese si nèsena le ɲɔti me nana wò be kuxi aɔe si de to wu la li. Gake ne dzesi mawo dometɔ aɔeke medze ɲuwò gbede o la, kuxi mawo ate ɲu agado gã ɔe edzi, ɔewohĩ woate ɲu ade wò agbe afɔku me gõ hã. Mawu zãa vevesese tso léa ɲku ɔe mía ɲu eye wòɔe mɔ na mí be míalé ɲku ɔe mía ɔoku ɲu.

Esia zazã ɲutɔɲutɔe nye seselelãme siwo me vevesese le. Seselelãme vevesese siawo le gbɔgbɔm na wò be nane do le kilter me. Ne mese le ɔokuinye me be melé blanui yeyiɔ didi aɔe, mese le ɔokuinye me be medo dziku eye nyemete ɲu ɔu edzi o, mese le ɔokuinye me be fuléle le ɲunye geɔe wu, vɔvɔ ɔom kenken, alo nyemegatsɔ ɔeke le eme o hegbɔ be, "Naneke mele vie o," nye seselelãme vevesesewo le gbɔgbɔm nam be nane gblẽ. Woawoe nye míafe yafofodzidzenuwu. Wole eɔem fia mí. Ele be míana woalé ɲku ɔe nane ɲu. Vevesese nye mǎ si léa ɲku ɔe míafe takpɔkpɔ ɲu.

Fe akpe eve enye sia la, Alèkplɔla siwo si alé alo alévi si doa dziku akpa vie alo dina be yeaɔe mɔ vie la gbãa efe afɔwo. Wogawɔa nu ma egbea kokoko. Ne wogbã efe afɔwo vɔ la, wotsɔa aɲe bla. Alé tsitsi sue ma mete ɲu uãna kura o. Ðeko wòfoa xlãe vie. Menya be nya ma ɔi ɲutasěnuwɔwɔ, gake wole ewom ɔe wofe takpɔkpɔ ta.

Yeadewoyi la, Mawu tsoa ka bla wò agbe be màgannɔ tsaglãla tsam le aléha la gbɔ akpa o. Àte ɲu ado dziku ɔe enu, atsi tre ɔe enu eye àte ɲu afo fi dee, gake esi Mawu lɔ wò tae.

Èɔo ɲku Yosef fe ɲutinya dzia? Enye vevesese ɲutinya. Nɔviawo dee asi eye wodzrae wòzu kluvi. Eyina tefe aɔe si menya ameawo o, menya gbea alo kɔnuawo o. Enye kluvi le ame fe afe me, gake ezɔna le dzɔdzɔenyenyè kple nutefewɔwɔ me. Esime wòle afima la, efe afeto srĩ tso nya ɔe enu alakpatɔe, wotsɔe de gaxo me, eye wonɔbe be. Fe aɔewo megbe la, edo go eye to Mawu fe nukpɔkpɔ wonuku me la, efo evelia le Egipte katã dzi kpɔm. Gake le yemayi gõ hã la, vevesese aɔe li. Vevesese aɔe li abe fe 20 ene esi wònya be yefe fomea gblẽe ɔi.

Mlɔbeba la, nɔvianutsuwo ɔi va nɔ nuɔɔu dim eye Yosef ɔe eɔoku ɔi fia wo eye fomea katã ɔi, gake le Mose I, fe agbalã fe nuwuwu tututu, esi Jakob, Yosef fofo, ku vɔ la, nɔvianutsuwo katã nɔ vɔvɔm be Yosef le hlɔbia ge. Ele efe hlɔbiabia xɔ ge. Ke bon Yosef gblɔ be, "Miedɔe be wòagblẽ nu le ɲunye, gake Mawu ɔe be wòanye nyui." Èɔe be yeagblẽ nu le ame ɲu, gake esia nyo, Mawu ɔe be wòanye nyui. Mawu nɔ ɲku lém ɔe Yosef fe agbe ɲu le yeyiɔ

ma katã me. Enɔ ŋku lém ɔe ɛɲu. Mawu zã vevesese si nɔ Yosef fe agbe me tso uãe, tso trɔ asi le ɛɲu, eye wòdzidzee be enye gãnyenye.

Ame aɔewo le wò agbe me siwo di be yewoawɔ nuvevi wò. Ame mawo le mí katã si. Ɖewohĩ wogblẽ nu le ŋuwò le ɔevime, eye woate ŋu anɔ nu gblẽm le ŋuwò fifia, le ŋutilã me, le seselelãme gome, le mɔ bubu aɔe nu eye wòvea wò. Gake nya gã si le asinye na wò enye be Mawu gblɔ na wò be, ɔɔɔ aɔe le asinye, tamedɔɔ aɔe le asinye si lolo wu ema. Woaterɲu aɔe ɔe wò nuveviwɔame ta gake mègatsi dzi o, nyee nye wò Mawu eye mawɔ ɔ tso ɛɲu hena wò nyonyo.

Le Yosef fe agbe fe nuwuwu la, míekpɔe be ŋutsuvi eve nɔ esi. Wo dometɔ ɔeka ŋkɔe nye Manase eye evelia ŋkɔe nye Efrayim. Nyemenya nu tso mia ŋu o, gake gɔmesese si le ŋkɔwo ŋu la dzɔa dzi nam. Manase gɔmee nye "ena menɔ be" eye Efrayim gɔmee nye, "kutsetse" alo "dzidzedzekpɔla." Yosef tso ŋkɔ na ŋutsuvi eveawo elabena Yosef kpɔe dze sii be le vevesese siwo katã me yeto me la, Mawu wɔ ɔ helé ŋku ɔe yefe agbenɔɔ ŋu be yeadzra ye ɔ ɔe gãnyenye ŋu. Egblɔ be, "Mawu na menɔ vevesese ma be eye fifia ena mekpɔ dzidzedze. Ena metse vi." Folks, Mawu azã vevesese ma ke si nèsená le ɔkuiwò me atso alé ŋku ɔe mia ŋu vaseɔe gãnyenye me. Gake ele be nàɔe mɔ nɛ be wòawɔe nenema.

## 5. Be matsi.

Ate ŋu adzɔ be woatsi le gbɔgbɔ me kple seselelãme gome le kele kple dzomenɔli fe ŋkeke siwo dzi ŋɔ uuna, siwo me lãmesẽ le, siwo me dzidzɔ le, siwo me ŋɔ uuna le, esime nusianu le edzi yim nyuie, eye agbea wɔ nuku ŋu. Àte ŋu atsi le yeyiɲi nyuiwo me gake àtsi ɔe edzi sãsã wu le luu fe viviti ŋkekewo me. Àtsi goglo wu le baliwo me wu towo. Alea tututue wowɔ amegbetɔwoe.

Le feawo me la, amewo gblɔ nam zi gbɔ zi manyaxlẽwo esi woto balia me be, "Mesrɔ nu geɔe le fe si va yi me esi nyemewɔ ɔ o wu alesi menyae ɔ ŋɔ na yeyiɲi ma." Ame aɔe gblɔ be, "Mesrɔ nu geɔe to gakuxi sia me wu alesi mate ŋu atsi le mɔ bubu aɔeke nu hafi." Esi ame aɔe nɔ nu fom tso efe blɔtɔ aɔe fe ku ŋu la, egblɔ be, "Nyemenya alesi maɔ ŋu ɔe Mawu ŋu o vaseɔe esime meto nusia me, eye fifia menya alesi maɔ ŋu ɔe Mawu ŋu." Nya siawo nye nyatefe elabena amenuveve tsina nyuie wu le dzomenɔli. Xemaɲie Mawu tsia wò.

Yesu nɔvi gblɔ be, "Nɔvinyewo, mibu dzidzɔ dzadze, yesiayi si miedo go dodokpɔ fomevi geɔewo elabena mienya be miafe xɔse dodokpɔ tua kutrikuku ɔ. Ele be kutrikuku nawu efe ɔwɔwɔ nu ale be miatsi eye miazu blibo, eye naneke mahiã mi o." ( Yakobo 1:2, 3 ) Egblɔ be kutrikuku katã kple kuxiawo katã wɔa ɔ ɔekae ale be nàte ŋu atsi ahade blibo. Vevesese nye ga gbogbo si wogblẽna ɔe tsitsi ŋu! Miesee tso esime mienye ɔewiwo, enye nusi me susu mele o gake enye nyatefe, viɔe aɔeke meli vevesese manɔmee o. To vovo na nusi xexeame di be yeagblɔ na wò la, afɔɔe ɔe bɔbɔe atɔ aɔeke meli si ana nàɔ agbe nyui o.

Nya la fe nyatefee nye be míele yeyiɲi si me míedi nusi wozra la evɔ míexea asi o.

Nusi míedi enye tsitsi, seselelãme fe lifo, dzidzeme kple dzidzeme fe seselelãme, dzidzɔkpɔkpɔ, kple nunya. Emae nye nusi mí katã míedi, gake míedi be míaxe fe si woxe o. Ga homea nye vevesese le nɔnɔme aɔe me. Mɔ kpui aɔeke meli o.

Nu si tututu le dzi ɔem le fowò wu, enye be Mawu le ezã be yeatu wò ɔ. Apostolo Paulo gblɔ be, "Ŋu le nye ŋutilã me, eye zi etɔ medi Afetɔ la hegbɔ bena: Afetɔ, xɔ ŋu ma le asinye." (2 Korintotɔwo 12:7 -10) Mienya nusi ŋu ma nye o eye edzɔ dzi nam be mienya o elabena míate ŋu ase egɔme kpilii. Gake menya nu ɔeka tso ŋu ŋu. Ewea ame. Ŋu aɔeke menɔ menye kpɔ si mewɔ nuvevi ame o. Ehe vevesese ve. Togbɔ be edi vevie be wo aɔe nye ŋu fe vevesese ɔa hã la, Paulo fo nya ta be, esi Mawu gbe ŋua ɔe ɔa vɔ megbe la, "to edzi mesrɔ alesi mehiã Yesu Kristo fe anyinɔ le nye agbe me vevie."

Le nyatefe me la, mènya be Yesu Kristo koe nye nusi nèhiã o vaseḡe esime Yesu Kristo koe nye nusi le asiwò eye emegbe nànya.

Amenuveve wonuku fe nusṣrõ #1247

**Nyabiasewo:**

1. Àte ñu aḡe aḡaba afu kuxi akpa gãto dzi eye woadzo.  
Nyatefe \_\_\_\_\_ Alakpa \_\_\_\_\_
2. Mawu zãa vevesese tso hea nyui vaa ame fe agbe mea?  
Nyatefe \_\_\_\_\_ Alakpa \_\_\_\_\_
3. Vevesese uãa ame aḡewo be woawo nu  
Nyatefe \_\_\_\_\_ Alakpa \_\_\_\_\_
4. Vevesese nye hehenana doḡonu elabena enaa ame trona.  
Nyatefe \_\_\_\_\_ Alakpa \_\_\_\_\_
5. Vevesese dzidzea ame ememetca?  
Nyatefe \_\_\_\_\_ Alakpa \_\_\_\_\_
6. Seselelãme vevewo le gbḡgbḡm na wò be nane megale ye dzi dum oa?  
Nyatefe \_\_\_\_\_ Alakpa \_\_\_\_\_